

Uplatio je (ime,
adresa i tel.)

Račun
pošiljaoca

Prihodi od integrisanog studija I i II ciklus
Stomatološki fakultet

Račun
primaoca

1

4

1

1

9

6

5

3

2

0

0

0

8

4

7

5

Depozitni račun KS

KM

Samo za uplate javnih prihoda

HITNO

Broj
poreskog
obveznika

Vrsta
uplate

Mjesto i
datum
uplate

Sarajevo

/

/

Porezni period

Vrsta
prihoda

7

2

2

4

2

9

Od

0

1

0

1

2

5

Do

3

1

1

2

2

5

Potpis i
pečat

nalogodavca

Općina

0

7

7

Budžetska
organizacija

3

5

0

2

0

2

4

Potpis

ovlaštenog lica

Poziv
na broj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Broj poreskog obveznika: JMB uplatioca